

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Finansijski derivati". Rad ima 26 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobivate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA " OSNOVE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA "

"FINANSIJSKI DERIVATI"

Banja Luka, decembar, 2009. god.

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	VRSTE DERIVATA	3
3.	FJUČERSI	10
4.	OPCIJE	15
5.	SVOP	21
6.	DEPOZITNE POTVRDE	22
7.	ZAKLJUČAK	24
8.	LITERATURA	25

UVOD

Tradicionalni engleski naziv za derivate je "terminski (vremenski) ugovori". Ovo je opisni izraz, jer kod svih derivate vremenski razmak od trenutka zaključenja do momenta izvršenja ugovora, predstavlja protivuslugu koju očekuje jedna ili više strana. Prema tome, za razliku od kupoprodaje na spot tržištu, gde se obaveze po zaključenju ugovora promptno izvršavaju, na terminskom tržištu derivate one se izvršavaju na određeni termin u budućnosti.

Treba razlikovati vrijednost na koju derivat glasi od cijene derivate. Vrijednost derivate se utvrđuje ugovorom prema tržišnoj cijeni osnovnog predmeta u momentu zaključenja ugovora. Nakon toga, cijena derivate se utvrđuje na odgovarajućem tržištu.

Obično se derivat definije kao ugovor čija cijena varira u skladu sa promenom cijene osnovnog predmeta trgovanja na koji ugovor glasi. Ovo je samo djelimično tačno, jer je derivat, u stvari, prodaja obećanja. Cijena derivate primarno varira prema sposobnosti davaoca obećanja da isto ispunji, i sekundarno, u relaciji sa cijenom osnovnog predmeta trgovanja koji bi, eventualno, trebalo isporučiti. Ako ugovorna strana ne može da ispunji dato obećanje, cijena osnovnog predmeta trgovanja je znatno manje značajna.

Takodje, stručnjaci često ističu da dešavanja na fjučers tržištu prethode potencijalnim dogadjajima na spot tržištu, pa postoji dilema sa kog tržišta (spot ili derivata) su cijene "vodeće"?

U derive se, pored derivatnih ugovora (fjučersa, opcija, svopova i sl.) mogu svrstati i odredjene jednostrane izjave volje kojima se ustanovljavaju izvedena prava odnosno obaveze na osnovne predmete trgovanja (to su pojedine vrste tzv. vanbilansnih derivata, npr. varanti).

Derivati su složeni finansijski proizvodi, koji sadrže finansijski leveridž. Potonji izraz, u finansijskom smislu, označava mogućnost korišćenja male sume novca za ulazak u investiciju znatno veće vrijednosti (To znači da kupac može da kupi fjučers ugovor velike vrijednosti sa početnom investicijom od npr. 10% ukupne vrijednosti, tj. troškovi kupovine ugovora vrijednog 10.000 USD će biti 1.000 USD, a potencijal 9.000 USD. Rast cijene ugovora od 10 centi, uvećava vrijednost investicije za 10 USD.). Jedan od razloga kompleksnosti derivata je da su oni jednom ili čak dva puta udaljeni od realnog predmeta trgovanja.

VRSTE DERIVATA

Prema osnovnim obilježjima:

- obećanje isključivo isporuke predmeta trgovanja u budućnosti ("forward" ugovor);
- obećanje isporuke ili plaćanja cijene predmeta trgovanja u budućnosti ("fjučers" ugovor);
- obećanje isključivo plaćanja cijene predmeta trgovanja u budućnosti (ugovor o "diferencijama");
- svopovanje (trampa) jednog obećanja za drugo ("svop" transakcija);

...

-----OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD
MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.-----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com